

*p* *mf*

*♩* = 35

1. Nu - xa - xa - nke - ke, 'si Ma - wu yla 'fe mo ;  
 2. Nè - di lɔ - lɔ kpa - kple se - se - dea - me - ti ;  
 3. Le wò fu - wo ka - tã me, me - ke nu o,

*p* *mf*

Oo ɲu - kpe kple tɔ - tɔ - tɔ fe nke - ke ; Si dzi A - fe - tɔ  
 Tɔ - wòà de - ke me - nya wò ve - ve o ; De - ka de wò a -  
 E - si fe - wu - du - la - wo nɔ dzu - wòm, Nɔ ko - wòm he - nɔ

*f*

nè - xe de - de - kpɔ - kpɔ Fe fe ma -  
 si, bu - bu hã gbe - wò, Me - kpɔ 'me -  
 vlo dom wò a - tra - di ; Ye - ma - yi

nya - gblɔ de mía te - fe la !  
 si a - fa 'kɔ na wò o.  
 ɲu - kpe, ve - ve gbã wò dzi.

4. Ke esi nèno vevekplu la vɔ keɲ  
 Wɔ dɔa vɔ hegblo be ewunu la,  
 Dziɖula sesẽ, le ɲutifafa me  
 Nètsɔ wò Gbɔgbɔ de Fofɔ la si.

5. De la vie, Mawu, si kpɔ ɲɔdzedze  
 Tɔ wò dɔ Fia de dɔlawo tame ;  
 Tso afii xoxo, míele wò bubuha dzim,  
 Le subwòm le klo dzi, Afeto.